



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXX - Broj 28

Četvrtak, 17. 7. 2025. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 12. tačka b) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 24. Radnoj sjednici održanoj 15.07.2025. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 1.

(Izmjena člana 31.)

U Zakonu o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/22) član 31. mijenja se i glasi:

"Član 31.

(Školarine i druge naknade na javnim visokoškolskim ustanovama)

- (1) Na prijedlog senata, upravni odbor uz prethodnu saglasnost Vlade, utvrđuje visinu školarine, upisnine i drugih naknada koje su studenti obavezni plaćati za usluge koje visokoškolske ustanove i članice univerziteta pružaju studentima u svim statusima i na svim ciklusima studija.
- (2) Visina školarine iz stava (1) ovog člana može biti različita za članice javne visokoškolske ustanove i u okviru njih za različite studijske programe.
- (3) Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, a koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, oslobođeni su troškova plaćanja školarine, odnosno školuju se na teret Budžeta Kantona Sarajevo, do navršениh 26 godina života.
- (4) Student iz stava (3) ovog člana gubi pravo na oslobađanje od troškova plaćanja školarine ukoliko drugi put zaredom obnovi istu godinu studija.
- (5) Lice sa utvrđenim stoprocentnim invaliditetom ima pravo upisati se na javnu visokoškolsku ustanovu u statusu studenta oslobođenog od troškova plaćanja školarine, bez

moćnosti da ovaj status izgubi, na bilo kojem studijskom programu svih ciklusa studija pod uslovom da je:

- a) položilo prijemni ispit;
 - b) sposobno obavljati praktične zadatke u nastavi;
 - c) steklo pravo upisa na odgovarajući ciklus studija;
 - d) dostavilo dokaz nadležne institucije o statusu lica sa invaliditetom i procentu invaliditeta.
- (6) Redovan samofinansirajući student prvog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i integrisanog studija koji je prvi put upisan u tekuću studijsku godinu, a koji je položio sve ispite iz tekuće studijske godine i prema ostvarenoj prosječnoj ocjeni iz tekuće studijske godine spada u 20% najbolje rangiranih studenata na svom studijskom programu u toj godini studija, oslobađa se obaveze troškova plaćanja školarine za nastavak studija.
 - (7) Rangiranje studenata iz stava (6) ovog člana vrši se prema postignutoj prosječnoj ocjeni zadnjeg dana akademске godine, odnosno 30. septembra.
 - (8) U slučaju da je prilikom rangiranja studenata u skladu sa st. (6) i (7) ovog člana:
 - a) broj studenata na rang listi jednak ili manji od pet, troškova plaćanja školarine oslobađa se prvi student sa rang liste;
 - b) broj studenata na rang listi između šest i 10, troškova plaćanja školarine oslobađaju se prva dva studenta sa rang liste;
 - c) ukoliko 20% najbolje rangiranih studenata nije cijeli broj, broj studenata koji se oslobađaju troškova plaćanja školarine zaokružuje se na naredni cijeli broj;
 - d) ukoliko se na posljednjem mjestu rang liste sa istim prosjekom nalazi veći broj studenata, koji su ostvarili pravo na oslobađanje troškova plaćanja školarine, nakon rangiranja iz tač. a), b) i c) iz ovog stava, svi ti studenti se oslobađaju plaćanja troškova školarine.
 - (9) Nakon rangiranja studenata u skladu sa st. (6), (7) i (8) ovog člana student koji je oslobođen troškova plaćanja školarine stiče status redovnog studenta i taj status

zadržava na način i pod uslovima iz člana 3. tačka aaa) ovog zakona.

- (10) Najkasnije 30 dana prije početka upisa u novu studijsku godinu, Skupština, na prijedlog Vlade, svojim zaključkom može utvrditi dodatne kriterije i uslove za oslobađanje troškova plaćanja školarine ili gubitak statusa studenta oslobođenog od troškova plaćanja školarine za studente prvog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i integrisanog studija, koji se realizuju u okviru javne visokoškolske ustanove."

Član 2.

(Novi član 172a.)

Iza člana 172. dodaje se novi član 172a. koji glasi:

"Član 172a.

(Normativi i standardi)

- (1) Na prijedlog Ministarstva, Vlada donosi Normative i standarde za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.
- (2) Na prijedlog Ministarstva, Vlada imenuje komisiju za tumačenje Normativa i standarda iz stava (1) ovog člana, na period od jedne godine.
- (3) Komisiju iz stava (2) ovog člana obavezno čine predstavnici Ministarstva i predstavnici visokoškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo."

Član 3.

(Izmjena člana 175.)

- (1) U članu 175. mijenja se stav (5) i glasi:
- "(5) Lica koja su započela postdiplomski studij za stjecanje stepena magistra nauka/umjetnosti i doktora nauka imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka/umjetnosti, odnosno doktora nauka zaključno sa 30.09.2028. godine."
- (2) U članu 175. mijenja se stav (11) i glasi:
- "(11) Student koji je započeo studij po predbolonjskom sistemu studija ima pravo, u skladu sa zakonom, isti okončati do 30.09.2028. godine."

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-39639/25

15. jula 2025. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 24. Radnoj sjednici održanoj dana 15.07.2025. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMAMA

Član 1.

(Izmjena člana 7.)

U Zakonu o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14- Prečišćeni tekst i 23/16) član 7. mijenja se i glasi:

"Član 7.

(Način plaćanja takse)

- (1) Takse propisane Tarifom sudskih taksi su prihod Budžeta Kantona Sarajevo.

(2) Taksa se uplaćuje na depozitni račun Kantona Sarajevo, uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem bezgotovinskog plaćanja u skladu sa propisima kojima se regulišu platne transakcije, način uplate javnih prihoda i propisima kojima se reguliše elektronsko plaćanje.

(3) Takse se mogu plaćati i u sudskim taksenim markama ako iznos takse nije veći od 50 KM.

(4) Propis o emitovanju i distribuciji sudskih taksenih maraka donosi Vlada Kantona Sarajevo.

(5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo će posebnim pravilnikom propisati postupak štampanja i prodaje sudskih taksenih maraka."

Član 2.

(Izmjene člana 9.)

(1) U članu 9. u stavu (1) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) Federacija Bosne i Hercegovine i njeni organi;"

(2) Tačka f) mijenja se i glasi:

"f) ustanove za socijalnu zaštitu i ustanove za socijalnu sigurnost;"

(3) Tačka i) mijenja se i glasi:

"i) lica u postupku ostvarivanja prava iz radnog odnosa;"

(4) Tačka m) mijenja se i glasi:

"m) privredna društva koja zapošljavaju lica s invaliditetom i zaštitne radionice prilikom svih upisa u sudski registar;"

Član 3.

(Dopuna člana 10.)

U članu 10. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Za upis osnivanja privrednog društva u sudski registar, ne plaća se taksa."

Član 4.

(Izmjena člana 19.)

Član 19. mijenja se i glasi:

"Član 19.

(Obračun i kontrola plaćanja takse)

(1) Obračun i kontrolu plaćanja takse koju je takseni obveznik dužan da plati vrši sud, odnosno službeno lice koje poduzima radnje u postupku.

(2) Ako taksa nije plaćena sud poziva taksenog obveznika da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva plati dugujuću taksu.

(3) U pozivu iz stava (2) ovog člana sud je dužan navesti iznos obračunate neplaćene takse, podatke o računu i vrsti prihoda na koju se taksa ima uplatiti i naznaku da će se taksenom obvezniku ukoliko taksu ne plati u roku od osam dana od dostavljanja poziva pored dugujuće takse obračunati i kaznena taksa u visini 50% od iznosa dugujuće takse.

(4) Ukoliko takseni obveznik po pozivu suda u roku iz stava (3) ovog člana ne plati taksu, sud će donijeti rješenje kojim se takseni obveznik obavezuje da u roku od osam dana od dana prijema rješenja plati dugujuću taksu i kaznenu taksu.

(5) Protiv rješenja iz stava (4) ovog člana je dopuštena žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(6) Izjavljena žalba ne odlaže izvršenje rješenja iz stava (4) ovog člana."

Član 5.

(Novi član 19a.)

Iza člana 19. dodaje se novi član 19a. koji glasi: